



Crna Gora
Vlada Crne Gore

Pisarnica MINISTARSTVO PRAVDE

Primješo		15.07.2022.		
Odg.	Ned kles znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
		01-010/22-7348		

CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	19. 7. 2022. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	23-1/22-5
VEZA:	
EPA:	519 XXVII
SKRŠAČEN ICM:	PRILOG:

Br: 04-3632

15. jul 2022. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE

Gospođa mr Danijela Đurović, predsjednica

Vlada Crne Gore, na sjednici od 23. juna 2022. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela prilikom razmatranja Predloga ovog zakona određeni su MARKO KOVAČ, ministar pravde i BOJAN ZEKOVIĆ, državni sekretar u Ministarstvu pravde.

PREDSJEDNIK
dr Dritan Abazović, s. r.



Crna Gora

Organ državne uprave nadležan za oblast na koju se propis odnosi/donosilac akta

Ministarstvo pravde

Naziv propisa	Zakon o izmjenama Zakona o parničnom postupku	
	oblast	podoblast
Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja	III. PRAVOSUĐE	Gradanscopravni odnosi
Klasifikacija po pregovaračkim poglavljima Evropske Unije	poglavlje	potpoglavlje
	24 Pravda, sloboda i bezbjednost	
Ključni termini - eurovok deskriptori	Nadležnost suda u bračnim i partnerskim sporovima, nadležnost suda u imovinsko pravnim odnosima bračnih supružnika i partnera u zajednici života lica istog pola	

PREDLOG

ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU

Član 1

U Zakonu o parničnom postupku („Službeni list RCG“, br. 22/04, 28/05 i 76/06 i „Službeni list CG“, br. 48/15, 51/17, 75/17, 62/18, 34/19, 76/20 i 108/21) član 46 mijenja se i glasi:

„Nadležnost u bračnim i partnerskim sporovima

Član 46

Za suđenje u sporovima radi utvrđivanja postojanja ili nepostojanja braka, poništenja braka ili razvoda braka (u daljem tekstu: bračni sporovi) i sporovima radi utvrđivanja postojanja ili nepostojanja životnog partnerstva lica istog pola, poništenja životnog partnerstva lica istog pola ili raskida životnog partnerstva lica istog pola (u daljem tekstu: partnerski sporovi) nadležan je, pored suda opšte mjesne nadležnosti, i sud na čijem području su bračni supružnici, odnosno partneri u zajednici života lica istog pola imali posljednje zajedničko prebivalište.“

Član 2

Čl. 58 i 59 mijenjaju se i glase:

„Nadležnost u bračnim i partnerskim sporovima prema prebivalištu

Član 58

Ako je u bračnim, odnosno partnerskim sporovima domaći sud nadležan zato što su bračni supružnici, odnosno partneri u zajednici života lica istog pola imali posljednje zajedničko prebivalište u Crnoj Gori, odnosno zato što tužilac ima prebivalište u Crnoj Gori, mjesno nadležan je sud na čijem su području bračni supružnici, odnosno partneri u zajednici života lica istog pola imali posljednje zajedničko prebivalište, odnosno sud na čijem području tužilac ima prebivalište.

Nadležnost u imovinsko pravnim odnosima bračnih supružnika i partnera u zajednici života lica istog pola

Član 59

Ako je u sporovima o imovinskim odnosima bračnih supružnika, odnosno partnera u zajednici života lica istog pola domaći sud nadležan zato što se imovina bračnih supružnika, odnosno partnera u zajednici života lica istog pola nalazi u Crnoj Gori ili zato što tužilac u vrijeme podnošenja tužbe ima prebivalište ili boravište u Crnoj Gori, mjesno nadležan je sud na čijem području tužilac ima prebivalište ili boravište u vrijeme podnošenja tužbe.“

Član 3

U članu 69 stav 1 tačka 2 i članu 234 stav 1 riječi: „bračni, odnosno vanbračni drug“ u različitom padežu zamjenjuju se riječima: „bračni ili vanbračni supružnik, odnosno partner u zajednici života lica istog pola,“ u odgovarajućem padežu, a riječi: „brak prestao“ zamjenjuju se riječima: „brak, odnosno životno partnerstvo lica istog pola prestalo“.

Član 4

U članu 235 riječi: „porodičnom ili bračnom vezom,” zamjenjuju se riječima: „porodičnom ili bračnom vezom, odnosno vezom partnera u zajednici života lica istog pola,”, a riječi: „sklapanja braka” zamjenjuju se riječima: „zaključenja braka, odnosno životnog partnerstva lica istog pola”.

Član 5

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

OBRAZLOŽENJE

I Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmjenama Zakona o parničnom postupku („Službeni list RCG“, br.22/2004, 28/2005, 76/2006 i „Službeni list CG“, br.47/2015, 48/2015, 51/2017, 75/2017, 62/2018, 19/2019, 34/2019, 42/2019 i 76/2020), sadržan je u članu 16 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuje način ostvarivanja ljudskih prava i sloboda kada je to neophodno za njihovo ostvarivanje, nadležnost i postupak pred organima javne vlasti, ako je to neophodno za njihovo funkcionisanje, kao i druga pitanja od interesa za državu.

II Razlozi za donošenje zakona

Donošenju Zakona o izmjenama Zakona o parničnom postupku pristupilo se zbog potrebe usaglašavanja Zakona o parničnom postupku sa Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola koji je stupio na snagu i čija primjena je počela. Iz kojih razloga je bilo neophodno njihovo usaglašavanje u smislu prepoznavanja partnera u zajednici života lica istog pola u zakonu, na isti način kao i bračnih supružnika.

III Usaglašenost sa pravnom tekovinom Evropske unije i potvrđenim međunarodnim konvencijama

Nema propisa Evropske unije sa kojima je trebalo izvršiti usaglašavanje ovog zakona.

IV Objasnjenje osnovnih pravnih instituta

Ovim zakonom je izvršeno usaglašavanje Zakona o parničnom postupku sa Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola.

Članom 46 propisana je nadležnost u bračnim i partnerskim sporovima, tako što je pored suda opšte mjesne nadležnosti, nadležan i sud na čijem su području bračni supružnici, odnosno partneri u zajednici života lica istog pola imali posljednje zajedničko prebivalište, dok je članom 58 precizno definisano da je domaći sud nadležan kada bračni supružnici, odnosno partneri u zajednici života lica istog pola imali posljednje zajedničko prebivalište u Crnoj Gori, odnosno kada i tužilac ima prebivalište u Crnoj Gori, a mjesno nadležan je sud na čijem području bračni supružnici, odnosno partneri u zajednici života lica istog pola imali posljednje zajedničko prebivalište, odnosno sud na čijem je području tužilac ima prebivalište.

Članom 59 definisana je nadležnost domaćeg suda u imovinsko pravnim sporovima bračnih supružnika, odnosno partnera u zajednici života lica istog pola kada se imovina i jednih i drugih nalazi u Crnoj Gori ili ako tužilac u u vrijeme podnošenja tužbe ima prebivalište ili boravište u Crnoj Gori.Takođe se i mjesna nadležnost suda određuje prema prebivalištu ili boravištu tužioca u vrijeme podnošenja tužbe.

U članu 69 pored postojećih lica koja su u srodstvu sa sudijom , a predstavljaju razlog za izuzeće sudije u sudskom postupku prepoznat je i partner u zajednici lica istog pola kao razlog za izuzeće, kao i životno partnerstvo u zajednici života lica istog pola, bez obzira da li je životno partnerstvo prestalo ili nije.

Izmjenama člana 234 propisano je da svjedok može uskratiti svjedočenje u odnosu na partnere u zajednici života lica istog pola u svim srodničkim linijama i stepenima koji važe za bračne i vanbračne supružnike, bez obzira da li je životno partnerstvo prestalo, dok je članom 235 propisano da pored porodične i bračne veze, veza partnera u zajednici života lica istog pola i

životno partnerstvo lica istog pola ne može svjedoku da uskrati svjedočenje zbog opasnosti od imovinske štete u pravnim poslovima pri kojima je bio prisutan kao pozvani svjedok, o radnjama koje je u pogledu spornog odnosa preuzeo kao pravni predhodnik ili zastupnik jedne od stranaka.

Članom 5 propisano je da zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

V Procjena finansijskih sredstava za sprovođenje zakona

Za sprovođenje zakona nijesu potrebna posebna finansijska sredstva iz Budžeta Crne Gore.



Crna Gora
Ministarstvo finansija

Br: 09-12-040/22-14250/2

Pisarnica MINISTARSTVO PRAVDE

Primljeno: 09.06.2022.				
Odg. jed.	Jed. koga znač.	Redni red	Potp.	Dokument
1067	DA-040/21-13207/4			Podgorica, 07.06.2022. godine

MINISTARSTVO PRAVDE
- n/r ministra, gospodina Marka Kovača -

Adresa: ul. Stanka Dragojevića 2,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 242 835
fax: +382 20 224 450
www.mif.gov.me

Poštovani gospodine Kovač,

Na osnovu Vašeg akta broj: 01-040/21-13207/4 od 30.05.2022. godine, kojim se traži mišljenje na Predlog zakona o izmjenama Zakona o parničnom postupku, Ministarstvo finansija daje sljedeće

MIŠLJENJE

Predložena rješenja imaju za cilj omogućavanje partnerima u zajednici života lica istog pola da u parničnom postupku imaju isti status kao i bračni supružnici.

Na tekst Predloga zakona i pripremljeni Izvještaj o analizi uticaja propisa sa aspekta uticaja na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Na osnovu uvida u dostavljeni tekst i Izvještaj o analizi uticaja propisa u dijelu procjene fiskalnog uticaja, utvrđeno je da za implementaciju ovog Predloga zakona, nije potrebno obezbjeđenje dodatnih finansijskih sredstava iz Budžeta Crne Gore.

Shodno navedenom, Ministarstvo finansija nema primjedbi na Predlog zakona o izmjenama Zakona o parničnom postupku.

S poštovanjem,

MINISTAR
Mr. Aleksandar Damjanović



IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA

PREDLAGAČ PROPISA NAZIV PROPISA	Ministarstvo pravde Predlog zakona o izmjenama Zakona o parničnom postupku
1. Definisanje problema Koje probleme treba da riješi predloženi akt? Koji su uzroci problema? Koje su posljedice problema? Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri? Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?	
<p>Zakon o životnom partnerstvu lica istog pola ("Službeni list CG", br.67/20) stupio je na snagu 15.07.2020. godine, dok je njegova primjena otpočela nakon godinu dana od dana njegovog stupanja na snagu. Obzirom da je pomenutim zakonom uređeno zaključenje i prestanak životnog partnerstva lica istog pola, vođenje registra partnerstva, prava i dužnosti lica koja su zaključila partnerstvo, odnosno obzirom da je istim u našem pravnom sistemu pored bračne zajednice uređena još jedna zajednica života, to je bilo neophodno u zakonima koji za bračne supružnike predviđaju izvjesna prava i obaveze, ili regulišu njihov položaj u odgovarajućem postupku, ista prava i obaveze i istovjetan položaj predviđjeti i za partnera u zajednici života lica istog pola.</p> <p>S tim u vezi, bilo je neophodno izvršiti izmjene Zakona o parničnom postupku, kako bi njegovim usklađenjem bila obezbijeđena puna primjena Zakona o životnom partnerstvu lica istog pola.</p>	
2. Ciljevi Koji ciljevi se postižu predloženim propisom? Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo. <p>Cilj donošenja ovog zakona je potreba omogućavanja partnerima u zajednici života lica istog pola da u parničnom postupku imaju isti status kao i bračni supružnici.</p> <p>Zakon je usklađen sa Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola.</p>	
3. Opcije Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status Quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa). Obrazložiti preferiranu opciju?	
<p>Bez neusaglašavanja ovog zakona sa Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola, partneri u zajednici života lica istog pola ne bi mogli ostvarivati svoja prava, kao i izvršavati obaveze.</p> <p>"Status Quo" bi imao negativne implikacije na partnera u zajednici života lica istog pola.</p> <p>Cilj koji će se postići usaglašavanjem zakona je mjerljiv, jer će partneri u zajednici života lica istog pola imati isti položaj kao i bračni supružnici kod ostvarivanja svojih prava i obaveza parničnom postupku.</p> <p>Obaveza donošenja Zakona o izmjenama Zakona o parničnom postupku bila je predviđena Programom rada Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava za IV 2021. godine.</p>	
4. Analiza uticaja Na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktnе i indirektnе. Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima). <p>Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti?</p> <p>Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurenca?</p> <p>Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.</p>	
<p>Donošenje zakona će uticati na partnera u zajednici života lica istog pola koji će u parničnom postupku steći status identičah statusu bračnih supružnika.</p> <p>Donošenjem zakona neće se stvoriti troškovi građanima i privredi.</p> <p>Donošenjem ovog zakona neće se stvoriti administrativna opterećenja i biznis barijere.</p> <p>Donošenjem ovog zakona neće se stvoriti opterećenja novim privrednim subjektima na tržištu ni tržišna konkurenca.</p>	

5. Procjena fiskalnog uticaja

Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?
Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.
Da li implementacijom propisa prolazile međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.
Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteći finansijske obaveze?
Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?
Obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih Izdataka/prihoda.
Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih Izdataka/prihoda? Obrazložiti.
Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?
Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.

Za implementaciju ovog zakona iz Budžeta nije potrebno obezbjeđivati dodatna sredstva.
Za implementaciju ovog zakona nije potrebno obezbjeđivati finansijska sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda.
Za implementaciju ovog zakona ne prolazile međunarodne finansijske obaveze.
Za implementaciju ovog zakona nisu neophodna finansijska sredstva obezbijeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno za narednu fiskalnu godinu.
Nije predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteći finansijske obaveze.
Implementacijom ovog zakona neće se ostvariti prihod za budžet Crne Gore.
Nisu postojale sugestije Ministarstva finansija na predlog propisa.

6. Konsultacije zainteresovanih strana

Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertska podrška i ako da, kako.
Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije).
Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvacioci odnosno nisu prihvacioci. Obrazložiti.

Nije korišćena eksterna ekspertska podrška.

Nije sproveđena javna rasprava.

7. Monitoring i evaluacija

Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?
Koje će mјere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?
Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?
Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?

Nema potencijalnih prepreka za sprovođenja ovog zakona.

Glavni indikatori sa kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva ovog zakona su istovjetan položaj partnera u zajednici života lica istog pola kao kod bračnih supružnika u pogledu prava i obaveza u parničnom postku, kao i nivo ostvarenih prava i obaveza partnera u zajednici života lica istog pola.

Za monitoring propisa je nadležno Ministarstvo pravde.

Podgorica, 30.05.2022. godine





Br: 01- 907/22-150/2

2. jun 2022.

Pisarnica MINISTARSTVO PRAVDE

Za: MINISTARSTVO PRAVDE
ministru Marku Kovaču
Veza: Dopis br: 01-040/21-13207/5

Primljeno: 05.06.2022.5				
Org. jed.	Vid. klas. razr.	Regist. broj.	Prilog	Vrijednost
1061	01-040	121-13207/6		

Predmet: Mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o izmjenama Zakona o parničnom postupku s pravnom tekovinom EU

Poštovani,

Dopisom broj 01-040/21-13207/5 od 30. maja 2022. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o izmjenama Zakona o parničnom postupku s pravnom tekovinom Evropske unije.

Nakon upoznavanja sa sadržinom predloga propisa, a u skladu sa nadležnostima definisanim članom 18 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Sl. list CG”, br. 49/22, 52/22 i 56/22) Ministarstvo evropskih poslova je saglasno sa navodima u obrascu usklađenosti predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.



Prilog:

- Izjava i tabela usklađenosti Predloga zakona o izmjenama Zakona o parničnom postupku s pravnom tekovinom EU

Dostavljeno:

- Ministarstvu pravde;
- a/a;

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

	Identifikacioni broj Izjave MP-IU/PZ/22/05
1. Naziv nacrt/a/predloga propisa	
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjenama Zakona o parničnom postupku
- na engleskom Jeziku	Proposal for the Law on Amendments to the Law on Civil Procedure
2. Podaci o obrađivaču propisa	
a) Organ državne uprave koji priprema propis	
Organ državne uprave	Ministarstvo pravde
- Sektor/odsjek	Direktorat za kriminalno i građansko zakonodavstvo
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Bojan Božović, državni sekretar bojan.bozovic@mpa.gov.me
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Nataša Novaković, načelnica Direkcije za građansko zakonodavstvo, natas.a.novakovic@mpa.gov.me
b) Pravno lice s javnim ovlašćenjem za pripremu i sprovođenje propisa	
- Naziv pravnog lica	/
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis	
- Organ državne uprave	organi državne uprave, sudovi, državna tužilaštva
4. Usklađenost nacrt/a/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)	
a) Odredbe SSP-a s kojima se usklađuje propis	
Sporazum ne sadrži odredbu koja se odnosi na normativni sadržaj predloga propisa.	
b) Stepen ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSP-a	
<input type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti
<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava
<input type="checkbox"/>	ne ispunjava
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenoj obavezi koje proizilaze iz navedenih odredbi SSP-a	
/	
5. Veza nacrt/a/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)	
- PPCG za period	2022-2023
- Poglavlje, potpoglavlje	/
- Rok za donošenje propisa	/
- Napomena	Donošenje Zakona o izmjenama Zakona o parničnom postupku nije predviđeno Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.
6. Usklađenost nacrt/a/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije	
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije	
Ne postoji odredba primarnih izvora prava EU sa kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije	
Ne postoji odredba sekundarnih izvora prava EU sa kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije	
Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.	

6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrta/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti	
/	
7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu	
Ne postoje odgovarajući propisi EU s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost.	
8. Navesti pravne akte Savjeta Europe i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrta/predloga propisa	
Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.	/
9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Europe i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)	
/	
10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)	
Predlog zakona o izmjenama Zakona o parničnom postupku nije preveden na engleski jezik.	
11. Učešće konsultanata u izradi nacrta/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti	
U izradi Predloga zakona o izmjenama Zakona o parničnom postupku nije bilo učešća konsulanata.	
Potpis / ovlašćeno lice obradivača propisa	Potpis / državni sekretar
Datum: 20.09.2015	Datum:

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrta/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrta/predloga propisa	1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrta/predloga propisa na Vladi							
MP-IU/PZ/22/05	MP-IU/PZ/22/05							
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka								
/								
3. Naziv nacrta/predloga propisa Crne Gore								
Na crnogorskom jeziku	Na engleskom jeziku							
Predlog zakona o izmjenama Zakona o parničnom postupku	Proposal for the Law on Amendments to the Law on Civil Procedure							
4. Usklađenost nacrta/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije								
a)	b)	c)	d)	e)				
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrta/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrta/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti				